

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ZA USLUGU IZRADE AKCIZNIH MARKICA

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca: Uprave prihoda i carina, Podgorica, Bulevar Šarla de Gola br. 2, PIB: 11069169, koju zastupa Vladimir Bulajić, direktor, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača: „LEONHARD KURZ Stiftung & Co.KG” sa sjedištem u Fuerth Njemačka, ulica Schwabacher 482, koga zastupa Werner Adel, (u daljem tekstu: Izvršilac).

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga izrade akciznih markica, prema Tenderskoj dokumentaciji broj I/1-2980/2-23 od 24.03.2023. godine, Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj I/1-1546/2-23 od 15.05.2023. godine, i prema ponudi Izvršioca broj #50736 podnijete dana 11.04.2023. godine u 09:23h.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema Specifikaciji i prihvaćenoj ponudi br. #50736 od 11.04.2023. godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Obavezuje se Naručilac da za izvršene usluge iz člana 1 ovog Ugovora plati Izvršiocu vrijednost prema prihvaćenoj cijeni iz ponude br. #50736 od 11.04.2023. godine.

Ukupna cijena za nabavku usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, bez uračunatog PDV-a iznosi 1.104.945,00 EUR-a.

Iznos PDV-a je 0,00 EUR-a.

Vrijednost ugovorene nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 1.104.945,00 EUR-a.

U ukupnu cijenu uračunati su svi troškovi isporuke do mjesta isporuke.

III ROK I NAČIN PLAĆANJA

Član 4

Naručilac se obavezuje da za uslugu izrade akciznih markica izvrši plaćanje u roku od 45 dana od dana ispostavljanja fakture za isporuku akciznih markica.

Ugovorne strane su saglasne da je način plaćanja virmanski, a uplata će se vršiti u korist žiro računa Izvršioca br. 0452 507 300, BLZ 760 800 40, SWIFT addr.DRESDEFF760, IBAN DE96 7608 0040 0452 5073 00 kod Cemmerzbank Nuernberg banke.

IV ROK I MJESTO ISPORUKE

Član 5

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati za period od 12 (dvanaest) mjeseci od dana početka primjene ovog Ugovora.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorne strane.

Član 6

Mjesto izvršenja ugovora je Uprave prihoda i carina, Oktobarske revolucije 128, Podgorica.

V UTVRĐIVANJE KVALITETA

Član 7

Izvršilac će izvršiti uslugu u skladu sa tehničkom specifikacijom odnosno ponudom, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Izvršilac se obavezuje da će izvršiti uslugu u svemu prema uslovima iz Tenderske dokumentacije br. I/1-2980/2-23 od 24.03.2023. godine i Ponude br. #50736 koja je sastavni dio ovog Ugovora. Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija za prijem, u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlaštena lica Naručioca i Izvršioca. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrde nedostaci u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izvršilac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca. Ukoliko se, poslije primopredaje pokaže da ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Izvršioca, koji se obavezuje da iste otkloni.

Član 8

Ugovorne strane su saglasne da se isključivo Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu smatra dokumentom kojim Naručilac prihvata izvršenje ugovornih obaveza od strane isporučioaca. Po izdavanju Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu, Naručilac preuzima punu odgovornost za bezbjednost isporučene robe.

VI OBAVEZE IZVRŠIOCA

Član 9

Za vrijeme trajanja ugovora Izvršilac je dužan da:

- uvijek na lageru ima dovoljno repromaterijala i sirovina za proizvodnju akciznih markica, koja nije manja od 20% ukupne količine i koja je planirana po ovom tenderu do poslednje porudžbine;
- ako se ustanovi u postupku lijepljenja da akcizne markice imaju nekih tehničkih nedostataka, koji su utvrđeni od strane Naručioca i Izvršioca, takve markice Naručilac će povući iz upotrebe i poslati Izvršiocu da izvrši kontrolu kvaliteta i da Naručiocu dostavi izvještaj o rezultatu gdje se jasno može utvrditi koje tehničke nedostatke ima povučena količina. U tom slučaju Izvršilac usluge se obavezuje da odštampa istu količinu akciznih markica bez troškova štampanja.

VII OBAVEZE NARUČIOCA

Član 10

Za vrijeme trajanja ovog Ugovora Naručilac je dužan da:

- Izvršioca uvede u posao, pod tim se podrazumijeva obezbjedjenje potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla;
- da Izvršiocu plati ugovorenu cijenu, na način ugovoren ovim Ugovorom.

VIII GARANTNI ROK

Član 11

Garantni rok počinje da teče od dana izvršenja usluge. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, koja je posledica lošeg kvaliteta istog, Naručilac će o tome odmah pisanim putem (e-mail, faks, pismo) obavijestiti Izvršioca, koji je dužan da u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja i prihvatanja reklamacije o svom trošku otkloni nedostatke bez naknade.

IX GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 12

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju, za dobro izvršenje ugovora na iznos 10 % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 10 dana dužim od ugovorenog roka iz člana 5 ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora, vrati Izvršilacu garanciju.

X UGOVORNA KAZNA

Član 13

U slučaju prekoračenja utvrđenog roka za izvršenje predmetne nabavke Izvršilac je dužan da Naručiocu, na ime ugovorne kazne, plati iznos od 0,5% od ugovorene vrijednosti za svaki dan kašnjenja u isporuci. Visina ugovorne kazne ne može preći 10%

od ukupne vrijednosti ugovora. Ugovorne strane ovim Ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvršiocu da zbog kašnjenja zadržava pravo na ugovornu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvršilac dužan platiti ugovornu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da je naplati - odbije na teret potraživanja Izvršioca za izvršenu uslugu koje su predmet ovog Ugovora, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvršioca. U slučaju kašnjenja u izvršenju ugovornih obaveza u ugovorenom roku, plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izvršioca obaveze da u cjelosti izvrši ugovorenu uslugu.

XI OBAVJEŠTENJE

Član 14

Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa ovim Ugovorom mora biti data u pisanom obliku redovnom poštom, putem faksa ili elektronski (e-mailom) ugovornoj strani preko ovlašćenih kontakt osoba.

Ugovorne strane su dužne da, bez odlaganja, u pisanoj formi, jedna drugu obavijeste o eventualnoj promjeni adrese za prijem pošte, kontakt osobe, elektronske adrese kontakt osoba i/ili broja kontakt telefona /telefaksa.

Ugovorne strane će se u roku od 10 (deset) dana od dana zaključenja Ugovora u pisanoj formi uzajamno informisati o ovlašćenim predstavnicima koji će pratiti implementaciju Ugovora.

Ako u toku izvršenja Ugovora dođe do promjene ovlašćenih predstavnika, Ugovorne strane su dužne odmah obavijestiti jedna drugu o tome u pisanoj formi.

XII IZJAVA O POVJERLJIVOSTI

Član 15

Ugovor zajedno sa svim priložima i cjelokupnom dokumentacijom čuvaće se na mjestu koje garantuje bezbjednost podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu i sa kojima mogu biti upoznata isključivo lica koja neposredno rade na realizaciji ugovora, a kojima je opravdano potreban pristup takvim informacijama u cilju izvršenja ugovora.

Ugovorne strane se obavezuju da neće, bez pisanog pristanka druge strane, otkriti trećoj strani bilo koju povjerljivu informaciju ili podatke koji se odnose na poslovanje ugovornih strana, a koji su u vezi sa ovim ugovorom.

Obaveza povjerljivosti ostaće na snazi i nakon izvršenja ugovora.

XIII RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 16

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim Ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

XIV RASKID UGOVORA

Član 17

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom i to:

- ako Izvršilac ne izvrši korekciju propusta u realizaciji svojih ugovornih obaveza u roku od 30 dana od dana prijema zvaničnog upozorenja Naručioca, ili u bilo kom daljem periodu koji je Naručilac nakon toga pisano odobrio;
- ako nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora (član 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19 i br. 003/23), koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke;
- ako Komisija Naručioca ustanovi, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da kvalitet izvršene usluge odstupa od utvrđenog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršioca.

Raskid ovog Ugovora vrši se pisanim putem, a otkazni rok iznosi 15 dana u kom je svaka ugovorna strana dužna da izvrši sve svoje preuzete obaveze, kao i obaveze koje nastanu u toku trajanja otkaznog roka, a čije izvršenje dospjeva do isteka otkaznog roka. Izvršenim otkazom Ugovora o javnoj nabavci ne mogu se osporavati ni dovoditi u pitanje prava i obaveze između ugovornih strana koja su nastala do dana prestanka Ugovora.

ANTI-KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 18

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskih pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19 i br. 003/23) ništav je.

PRIMJENA PROPISA

Član 19

Za sve što nije definisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

PRIMJERC I UGOVORA

Član 21

Ovaj ugovor je zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika Ugovornih strana i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih su po 3 (tri) primjerka za Naručioca i Izvršioca..

NARUČILAC
Uprava prihoda i carina


DIREKTOR
Vladimir Bulajić



LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG
Schwabacher Straße 482
90763 Fürth/Germany

IZVRŠILAC
Leonhard Kurz Stiftung & Co.Kg

OVLAŠĆENO LICE
ppa. Werner Adel


ppa. Werner Adel
Member of the Management Board
Senior Vice President
Business Area Security


ppa. Peter Mühlfelder
Head of Business Area Security

Fürth, 02.06.2023